

**Age-standardized (world) incidence rates (per 100,000)
of microscopically verified cases by histological type
Bladder (C67) - Male**

	Carcinoma					Sarcoma	Other	Unspec.	Number of cases	
	Squamous	Transitional	Adeno.	Other	Unspec.				MV	Total
Africa										
*Algeria, Sétif	1.2	2.1	3.9	-	1.9	-	-	0.2	186	194
*Algeria, Batna	0.1	6.5	0.2	-	0.2	-	-	-	148	155
*Kenya, Nairobi	0.2	2.5	0.0	-	0.6	0.0	-	0.0	62	80
† Seychelles	-	4.7	0.4	-	-	-	-	-	9	12
*South Africa, Eastern Cape	-	0.6	-	-	0.1	-	-	-	9	9
*Uganda, Kyadondo County	0.0	0.4	-	-	0.2	0.1	-	0.2	13	32
†*Zimbabwe, Harare: African	0.9	1.3	-	-	0.3	0.1	-	-	20	43
Central and South America										
† Argentina, Chaco	-	4.3	0.1	-	0.3	-	-	-	110	142
† Argentina, Entre Ríos Province	0.1	10.2	0.3	0.0	0.3	-	-	0.1	262	284
† Argentina, Córdoba	0.1	9.9	0.5	-	0.2	0.0	-	0.1	400	428
† Argentina, Mendoza	0.1	7.4	0.1	0.0	0.5	0.0	-	0.4	413	486
Argentina, Tierra del Fuego	-	6.9	0.2	-	-	-	-	-	17	23
† Brazil, Aracaju	0.3	7.6	-	-	0.1	-	0.1	-	80	93
† Brazil, Curitiba	0.1	7.1	0.2	-	0.1	-	-	0.1	239	285
† Brazil, Florianópolis	-	23.3	0.6	-	0.5	0.3	-	0.2	139	146
†*Brazil, Goiânia	0.0	10.6	0.3	-	0.4	0.0	-	0.3	298	308
† Brazil, Jaú	0.3	13.3	0.3	-	0.7	-	-	-	52	53
† Brazil, Poços de Caldas	-	13.0	-	-	-	-	-	0.6	47	50
*Chile, Region of Antofagasta	0.2	16.0	0.2	-	0.2	-	-	0.1	129	154
Chile, Bío Bío Province	0.1	2.1	0.1	-	-	-	-	-	28	37
Chile, Concepción	0.1	3.8	0.1	-	-	-	-	-	62	73
*Chile, Valdivia	-	2.7	0.2	-	0.1	-	-	-	36	45
Colombia, Cali	0.0	5.5	0.2	-	0.2	0.0	-	0.2	305	319
† Colombia, Bucaramanga	0.0	4.2	0.2	-	0.2	-	0.1	0.1	120	124
*Colombia, Manizales	0.2	2.8	0.1	-	0.2	-	-	0.1	36	45
† Colombia, Pasto	0.1	2.9	-	-	0.1	-	-	-	29	33
† Costa Rica	0.1	4.2	0.1	-	0.1	0.0	-	0.1	379	447
Ecuador, Cuenca	0.1	3.0	0.1	-	-	-	-	-	36	42
† Ecuador, Guayaquil	0.1	2.5	0.1	-	0.0	0.0	-	0.0	154	167
†*Ecuador, Loja	-	2.5	-	-	-	-	-	-	7	7
†*Ecuador, Manabí	0.0	0.9	0.1	-	-	-	-	0.0	35	44
† Ecuador, Quito	0.0	5.1	0.2	0.1	0.1	-	-	0.0	190	208
*France, Martinique	0.1	3.2	0.3	-	-	-	-	0.0	66	68
†*French Guiana	-	5.2	0.2	-	-	-	-	0.2	23	36
†*Jamaica, Kingston and St Andrew	0.3	3.7	0.3	0.1	0.3	-	-	-	59	65
†*Peru, Lima	0.1	4.8	0.2	-	0.1	-	0.0	0.1	648	747
† USA, Puerto Rico	0.1	8.6	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	1505	1554
† Uruguay	0.0	14.3	0.2	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	1818	2010
North America										
†*Canada, Alberta	0.1	20.4	0.1	0.2	0.1	0.0	0.0	0.1	2816	2922
† Canada, British Columbia	0.2	18.3	0.1	0.2	0.1	0.0	0.0	0.1	4256	4385
† Canada, Manitoba	0.1	18.9	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	1050	1123
†*Canada, New Brunswick	0.1	22.7	0.1	0.1	0.2	-	0.0	0.0	866	878
†*Canada, Newfoundland and Labrador	0.0	17.4	0.2	0.2	0.4	-	0.1	0.0	477	484
†*Canada, Northwest Territories	-	10.9	-	-	-	-	-	-	11	12
†*Canada, Nova Scotia	0.1	21.6	0.2	0.1	0.4	-	-	0.1	1063	1109
†*Canada, Nunavut	-	4.6	-	-	-	-	-	-	3	3
*Canada, Ontario	0.1	8.6	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	1.0	5968	7527
†*Canada, Prince Edward Island	0.2	19.4	0.2	0.3	-	-	-	0.1	142	145
† Canada, Saskatchewan	0.1	20.4	0.1	0.3	0.1	-	-	-	1000	1044
†*Canada, Yukon	-	14.9	-	0.8	-	-	-	-	20	20
† USA	0.2	18.6	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.1	246640	251729
† USA: White	0.2	19.8	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.1	227438	231968
† USA: Black	0.2	9.7	0.3	0.1	0.2	0.0	0.0	0.1	11459	11879
† USA, NPCR	0.2	18.5	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.1	233764	238643
† USA, NPCR: White	0.2	19.8	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.1	215457	219789
† USA, NPCR: Black	0.2	9.7	0.3	0.1	0.2	0.0	0.0	0.1	11261	11676
† USA, NPCR: Asian and Pacific Islander	0.1	7.4	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	3489	3544
† USA, NPCR: American Indian/Alaska Natives	0.1	5.8	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	531	559
† USA, SEER (18 registries)	0.1	18.0	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.1	62607	63675
†*USA, SEER (18 registries): White	0.1	19.7	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.1	55892	56808
†*USA, SEER (18 registries): Non-Hispanic White	0.2	21.3	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.1	52455	53298
†*USA, SEER (18 registries): Hispanic White	0.1	9.6	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	3437	3510
†*USA, SEER (18 registries): Black	0.2	10.6	0.3	0.1	0.2	0.0	0.0	0.1	3185	3283
†*USA, SEER (18 registries): Asian and Pacific Islander	0.1	7.7	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	2404	2442
† USA, SEER (9 registries)	0.1	18.5	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.1	22249	22636
†*USA, SEER (9 registries): White	0.1	20.4	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	19799	20137
†*USA, SEER (9 registries): Black	0.1	11.0	0.3	0.2	0.2	0.1	0.0	0.1	1071	1098
† USA, Alabama	0.1	17.7	0.3	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	3613	3675
† USA, Alabama: White	0.1	19.7	0.3	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	3246	3298
† USA, Alabama: Black	0.1	8.8	0.2	0.1	0.1	-	-	0.0	328	337
† USA, Alaska	0.3	18.4	0.2	0.1	0.3	-	-	0.1	429	439
† USA, Alaska: Alaska Natives	0.9	9.3	0.4	-	-	-	-	-	29	32
† USA, Arizona	0.1	15.8	0.2	0.1	0.2	0.0	-	0.1	4699	4871
† USA, Arizona: White	0.1	16.5	0.2	0.1	0.2	0.0	-	0.0	4573	4738
† USA, Arizona: Black	0.3	7.8	-	-	0.2	-	-	0.1	56	57
† USA, Arizona: American Indian	0.3	2.1	0.2	0.2	-	-	-	0.1	21	27
† USA, Arkansas	0.2	18.6	0.2	0.1	0.2	0.0	-	0.0	2426	2466
† USA, Arkansas: White	0.2	19.5	0.2	0.1	0.2	0.0	-	0.0	2266	2305
† USA, Arkansas: Black	0.3	8.2	0.2	0.1	0.2	-	-	-	106	107

Care should be exercised when comparing incidence rates for bladder cancers: for some registries the ICD-10 code C67 may include neoplasms in situ and of uncertain or unknown behaviour together with invasive cancers.

Rates based on less than 10 cases are in italics.

*Important. See note on population page.

**Age-standardized (world) incidence rates (per 100,000)
of microscopically verified cases by histological type
Bladder (C67) - Male (contd)**

	Carcinoma					Sarcoma	Other	Unspec.	Number of cases	
	Squamous	Transitional	Adeno.	Other	Unspec.				MV	Total
North America (contd)										
† USA, California	0.1	16.1	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.1	23707	24116
† USA, California: White	0.1	17.6	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.1	20641	20992
† USA, California: Black	0.1	11.1	0.3	0.2	0.2	0.1	-	0.1	918	944
† USA, California: American Indian	-	4.5	0.2	0.1	-	-	0.1	-	75	81
† USA, California, Los Angeles County	0.1	14.9	0.2	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	5421	5468
†*USA, California, Los Angeles County: White	0.1	16.6	0.2	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	4381	4416
†*USA, California, Los Angeles County: Non-Hispanic White	0.2	21.7	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	3584	3609
†*USA, California, Los Angeles County: Hispanic White	0.1	8.4	0.1	0.1	0.2	0.0	-	0.0	797	807
†*USA, California, Los Angeles County: Black	0.1	11.8	0.3	0.2	0.3	-	-	-	394	400
†*USA, California, Los Angeles County: Chinese	0.1	6.7	0.1	-	0.1	-	0.1	-	145	147
†*USA, California, Los Angeles County: Filipino	-	4.7	0.2	-	0.1	-	-	-	60	62
†*USA, California, Los Angeles County: Korean	0.2	11.8	-	-	-	0.1	-	-	113	113
† USA, California, San Francisco Bay Area	0.1	15.6	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.1	2996	3035
†*USA, California, San Francisco Bay Area: White	0.1	18.5	0.2	0.3	0.2	0.0	0.0	0.1	2388	2415
†*USA, California, San Francisco Bay Area: Non-Hispanic White	0.1	19.8	0.2	0.3	0.2	0.0	0.0	0.1	2197	2220
†*USA, California, San Francisco Bay Area: Hispanic White	0.2	11.0	0.2	0.1	-	-	-	-	191	195
†*USA, California, San Francisco Bay Area: Black	-	12.4	0.6	0.4	0.1	0.2	-	0.1	191	195
†*USA, California, San Francisco Bay Area: Chinese	0.1	7.8	0.1	0.1	0.2	-	-	0.2	190	195
†*USA, California, San Francisco Bay Area: Filipino	0.2	4.5	0.1	0.1	-	-	-	-	46	47
†*USA, California, San Francisco Bay Area: Japanese	-	11.4	-	-	0.2	-	-	-	32	33
† USA, Colorado	0.1	16.4	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	3223	3300
† USA, Colorado: White	0.2	16.0	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	2966	3042
† USA, Colorado: Black	0.2	10.9	0.3	0.4	0.2	-	-	-	67	67
† USA, Connecticut	0.2	24.3	0.2	0.2	0.3	0.0	0.0	0.1	3981	4013
†*USA, Connecticut: White	0.2	25.5	0.2	0.2	0.3	0.0	0.0	0.1	3809	3839
†*USA, Connecticut: Black	0.1	10.0	-	0.1	0.2	-	-	0.1	101	102
† USA, Delaware	0.3	21.6	0.1	0.2	0.1	0.0	0.0	0.1	886	899
† USA, Delaware: White	0.2	23.7	0.1	0.3	0.1	0.0	0.0	0.1	814	825
† USA, Delaware: Black	0.6	11.7	-	-	0.2	-	-	-	65	67
† USA, Florida	0.2	17.7	0.2	0.2	0.3	0.0	0.0	0.2	18958	19344
† USA, Florida: White	0.2	18.8	0.2	0.2	0.4	0.0	0.0	0.2	17894	18250
† USA, Florida: Black	0.2	7.5	0.3	0.1	0.3	0.0	0.0	0.1	711	739
† USA, Georgia	0.1	17.4	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.1	5943	6053
† USA, Georgia: White	0.1	19.9	0.1	0.2	0.2	0.0	0.0	0.1	5149	5232
† USA, Georgia: Black	0.2	9.4	0.3	0.1	0.2	0.1	0.0	0.1	703	728
† USA, Georgia, Atlanta	0.1	15.9	0.2	0.1	0.2	0.1	-	0.1	1551	1577
†*USA, Georgia, Atlanta: White	0.2	18.8	0.2	0.2	0.3	0.0	-	0.0	1202	1217
†*USA, Georgia, Atlanta: Black	0.1	10.3	0.4	0.1	0.2	0.1	-	0.1	299	309
† USA, Idaho	0.1	20.0	0.2	0.3	0.2	0.0	0.1	0.0	1357	1383
† USA, Illinois	0.2	19.8	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	10345	10479
† USA, Illinois: White	0.2	21.4	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	9508	9625
† USA, Illinois: Black	0.3	10.4	0.3	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	603	618
† USA, Indiana	0.1	19.1	0.1	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	5176	5269
† USA, Indiana: White	0.1	19.5	0.1	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	4906	4995
† USA, Indiana: Black	0.2	9.4	0.1	0.1	0.1	-	-	-	155	159
† USA, Iowa	0.1	20.8	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	2998	3060
† USA, Kentucky	0.2	21.0	0.2	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	3894	3970
† USA, Louisiana	0.2	17.8	0.2	0.2	0.2	-	-	0.1	3220	3259
† USA, Louisiana: White	0.1	20.5	0.2	0.2	0.3	-	-	0.1	2755	2781
† USA, Louisiana: Black	0.3	10.0	0.3	0.2	0.2	-	-	0.1	436	449
† USA, Louisiana, New Orleans	0.2	17.5	0.2	0.2	0.3	-	-	0.0	580	590
†*USA, Louisiana, New Orleans: White	0.1	20.4	0.1	0.2	0.4	-	-	-	445	450
†*USA, Louisiana, New Orleans: Black	0.4	12.1	0.3	0.1	0.2	-	-	0.1	123	128
† USA, Maine	0.3	24.2	0.3	0.2	0.2	0.0	0.1	0.1	1687	1716
† USA, Maryland	0.1	16.7	0.4	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	3983	4134
† USA, Maryland: White	0.1	19.2	0.4	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	3360	3482
† USA, Maryland: Black	0.2	9.3	0.3	0.0	0.2	-	0.0	0.0	473	499
† USA, Massachusetts	0.1	22.3	0.2	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	6376	6473
† USA, Massachusetts: White	0.2	23.2	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	6070	6163
† USA, Massachusetts: Black	0.1	9.9	0.2	0.1	-	-	-	-	130	134
† USA, Michigan	0.1	20.7	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	9209	9378
† USA, Michigan: White	0.1	21.7	0.2	0.2	0.2	0.1	0.0	0.0	8511	8669
† USA, Michigan: Black	0.1	11.1	0.3	0.0	0.2	-	-	0.0	490	500
† USA, Michigan, Detroit	0.1	21.9	0.2	0.2	0.2	0.1	0.0	0.0	3609	3656
†*USA, Michigan, Detroit: White	0.2	24.7	0.2	0.3	0.2	0.1	0.0	0.0	3171	3211
†*USA, Michigan, Detroit: Black	0.1	11.6	0.3	0.1	0.2	-	0.0	-	370	376
† USA, Minnesota	0.2	20.3	0.1	0.2	0.1	-	0.0	0.0	4649	4696
† USA, Mississippi	0.2	16.4	0.2	0.1	0.2	0.1	0.0	0.1	1966	1995
† USA, Missouri	0.2	17.5	0.1	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	4628	4753
† USA, Missouri: White	0.2	18.3	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	4423	4544
† USA, Missouri: Black	0.1	8.8	0.2	0.2	0.2	-	0.0	-	172	174
† USA, Montana	0.3	18.8	0.3	0.2	0.2	0.0	0.0	0.1	987	1008
† USA, Nebraska	0.1	17.7	0.2	0.2	0.1	-	0.0	0.1	1442	1477
† USA, Nebraska: White	0.2	17.9	0.2	0.2	0.1	-	0.0	0.1	1406	1440
† USA, Nebraska: Black	-	8.1	-	-	-	-	0.4	-	17	18
† USA, Nevada	0.2	18.7	0.1	0.1	0.2	-	0.0	0.1	2122	2181
† USA, Nevada: White	0.2	19.5	0.1	0.1	0.2	-	0.0	0.1	1901	1956
† USA, Nevada: Black	0.1	7.5	0.3	-	-	-	-	0.2	55	58
† USA, New Hampshire	0.1	26.6	0.3	0.3	0.2	-	0.1	0.0	1619	1643
† USA, New Jersey	0.2	21.0	0.2	0.2	0.3	0.0	0.0	0.1	8110	8220
† USA, New Jersey: White	0.2	23.0	0.2	0.2	0.3	0.0	0.0	0.1	7442	7532
† USA, New Jersey: Black	0.3	10.8	0.2	0.0	0.3	-	0.1	0.1	419	434
† USA, New Mexico	0.1	13.5	0.1	0.2	0.1	0.0	0.0	0.1	1238	1273
†*USA, New Mexico: White	0.1	14.1	0.1	0.2	0.1	0.0	0.0	0.1	1186	1219
†*USA, New Mexico: Hispanic White	0.1	7.4	0.0	0.2	0.1	0.0	-	0.0	218	226
†*USA, New Mexico: Non-Hispanic White	0.0	17.8	0.2	0.2	0.1	-	0.0	0.1	968	993

Care should be exercised when comparing incidence rates for bladder cancers: for some registries the ICD-10 code C67 may include neoplasms in situ and of uncertain or unknown behaviour together with invasive cancers.

Rates based on less than 10 cases are in italics.

*Important. See note on population page.

**Age-standardized (world) incidence rates (per 100,000)
of microscopically verified cases by histological type
Bladder (C67) - Male (contd)**

	Carcinoma					Sarcoma	Other	Unspec.	Number of cases	
	Squamous	Transitional	Adeno.	Other	Unspec.				MV	Total
North America (contd)										
† USA, New York State	0.1	21.6	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.1	18060	18323
† USA, New York State: White	0.2	24.6	0.2	0.2	0.3	0.0	0.0	0.1	16498	16724
† USA, New York State: Black	0.2	9.5	0.2	0.1	0.2	0.0	0.0	0.1	1002	1030
† USA, North Carolina	0.2	19.1	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.1	7470	7586
† USA, North Carolina: White	0.1	21.0	0.1	0.2	0.2	0.0	0.0	0.1	6718	6821
† USA, North Carolina: Black	0.2	10.5	0.3	0.1	0.1	-	0.0	-	654	667
† USA, North Dakota	0.2	19.2	0.2	0.2	0.0	-	0.1	0.1	624	634
† USA, Ohio	0.1	19.6	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	10197	10536
† USA, Ohio: White	0.1	20.1	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	9396	9700
† USA, Ohio: Black	0.1	10.9	0.3	0.1	0.2	-	-	0.1	494	528
† USA, Oklahoma	0.1	17.1	0.2	0.1	0.3	0.0	0.0	0.1	2783	2887
† USA, Oklahoma: White	0.2	18.1	0.2	0.1	0.3	0.1	0.0	0.1	2587	2680
† USA, Oklahoma: Black	-	9.1	0.3	0.1	0.4	0.2	-	-	77	81
† USA, Oregon	0.2	18.8	0.1	0.2	0.1	0.0	0.0	0.1	3408	3525
† USA, Oregon: White	0.2	18.5	0.1	0.2	0.1	0.0	0.0	0.1	3196	3306
† USA, Oregon: Black	-	10.2	-	-	-	-	-	0.3	23	26
† USA, Pennsylvania	0.2	23.1	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	14159	14423
† USA, Pennsylvania: White	0.2	24.0	0.1	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	13395	13612
† USA, Pennsylvania: Black	0.1	11.9	0.3	0.1	0.2	0.1	-	0.0	507	524
† USA, Rhode Island	0.1	24.4	0.2	0.2	0.2	0.1	-	0.0	1164	1178
† USA, Rhode Island: White	0.1	25.3	0.1	0.2	0.2	0.1	-	0.0	1134	1148
† USA, Rhode Island: Black	-	9.1	0.4	0.8	-	-	-	-	18	18
† USA, South Carolina	0.2	16.6	0.1	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	3350	3463
† USA, South Carolina: White	0.2	19.3	0.1	0.2	0.2	0.0	0.0	0.1	3051	3142
† USA, South Carolina: Black	0.1	6.6	0.2	0.2	0.1	0.1	-	0.0	278	300
† USA, South Dakota	0.2	17.2	0.1	0.1	0.2	-	0.0	0.0	679	690
† USA, Tennessee	0.1	18.5	0.2	0.1	0.2	0.0	-	0.0	5006	5119
† USA, Tennessee: White	0.1	19.7	0.2	0.1	0.2	0.0	-	0.0	4711	4812
† USA, Tennessee: Black	0.1	9.1	0.4	0.0	0.1	0.0	-	-	264	275
† USA, Texas	0.2	14.0	0.2	0.1	0.3	0.0	0.0	0.2	12742	13186
† USA, Texas: White	0.1	14.9	0.2	0.1	0.3	0.0	0.0	0.2	11815	12209
† USA, Texas: Black	0.3	8.0	0.3	0.1	0.3	-	-	0.1	693	739
† USA, Utah	0.1	15.2	0.1	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	1332	1360
† USA, Vermont	0.2	21.4	0.4	0.2	0.2	-	0.0	0.0	652	666
† USA, Virginia	0.2	16.3	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	5278	5411
† USA, Virginia: White	0.2	17.6	0.2	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	4607	4717
† USA, Virginia: Black	0.2	10.9	0.1	0.1	0.1	-	-	0.0	527	548
† USA, Washington State	0.1	18.8	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.1	5428	5583
† USA, Washington, Seattle	0.1	19.4	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	3736	3838
† USA, West Virginia	0.2	21.6	0.1	0.1	0.1	0.1	-	0.0	1982	2008
† USA, Wisconsin	0.2	20.5	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.1	5355	5443
† USA, Wisconsin: White	0.2	20.9	0.2	0.2	0.2	-	0.0	0.1	5201	5285
† USA, Wisconsin: Black	-	11.5	-	-	0.1	0.1	-	-	88	89
† USA, Wyoming	-	20.1	0.1	0.2	0.2	0.1	-	-	490	492
Asia										
Bahrain: Bahraini	0.5	8.3	0.2	-	0.4	0.1	0.2	0.2	93	97
Brunei Darussalam	-	2.2	-	-	0.2	-	-	0.4	9	10
China, Anshan City	0.1	7.7	0.3	0.0	0.4	-	-	0.1	512	575
† China, Beijing	0.0	7.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	-	2891	3209
† China, Benxi	0.2	5.4	0.3	0.1	1.6	0.0	-	0.1	168	212
China, Cixian County	-	3.0	-	-	-	-	-	-	36	39
China, Guangzhou	0.1	4.2	0.1	0.1	0.3	0.0	0.0	0.0	824	1004
China, Guanyun	-	1.8	0.1	-	0.0	0.1	-	1.4	106	153
China, Haimen County	0.1	3.5	0.0	0.0	1.4	-	-	-	271	327
China, Hangzhou City	0.1	2.8	0.1	0.0	0.3	-	-	2.6	1676	2122
China, Harbin City, Nangang District	0.1	2.9	0.4	0.1	0.9	-	-	0.5	168	195
China, Hefei	0.1	1.6	0.2	0.0	0.6	0.0	-	0.3	121	200
China, Hengdong	0.1	0.4	0.1	-	0.1	-	-	1.1	33	52
China, Hong Kong	0.1	3.7	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	1371	1404
*China, Huaiyin District, Huai'an	-	1.7	-	-	-	-	-	0.3	53	73
China, Jiangmen	-	6.8	0.3	-	0.6	-	0.1	-	99	103
China, Jianhu County	-	0.5	0.1	-	-	-	-	1.8	41	47
† China, Jiashan County	-	6.5	0.1	-	-	-	-	-	122	143
China, Jiaxing City	0.0	3.3	0.2	-	0.2	-	-	1.4	127	148
China, Lianyungang	0.7	3.2	0.0	-	-	0.4	-	1.1	169	215
China, Linzhou County	0.0	0.6	0.5	-	-	-	-	0.1	34	60
China, Liuzhou	0.1	3.8	0.1	-	-	-	-	-	105	126
China, Maanshan	0.2	5.9	0.4	-	0.2	-	-	-	132	162
China, Qidong County	0.0	3.1	0.2	0.0	2.2	-	-	-	309	394
China, Shanghai City	0.1	5.3	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.6	2271	2718
† China, Shenyang	0.1	2.6	0.3	0.2	1.0	0.0	-	1.3	843	1162
*China, Shexian County	-	2.5	-	-	-	-	-	-	24	30
China, Sheyang	0.2	2.9	0.1	-	0.3	-	-	0.0	141	173
China, Tongling City	0.3	4.8	0.5	-	-	-	-	-	64	76
China, Wuhan City	-	-	-	-	-	-	-	6.8	1275	1488
China, Wuxi	0.2	5.2	0.2	0.1	0.1	-	-	-	381	433
China, Xianju	0.1	2.0	0.1	-	0.1	-	-	0.2	28	41
China, Xiping	0.1	1.6	0.1	-	0.1	0.4	-	-	36	46
China, Yanshi	-	2.8	0.4	-	0.4	-	-	-	38	60
China, Yanting County	-	2.9	-	-	-	-	-	-	43	47
China, Yueyanglou	0.2	6.7	0.2	-	-	-	-	0.1	58	71
China, Zhongshan City	0.2	5.6	0.1	0.0	0.1	-	-	0.1	159	184
† China, Zhuhai	-	5.1	0.1	-	-	-	-	-	85	133

Care should be exercised when comparing incidence rates for bladder cancers: for some registries the ICD-10 code C67 may include neoplasms in situ and of uncertain or unknown behaviour together with invasive cancers.

Rates based on less than 10 cases are in italics.

*Important. See note on population page.

**Age-standardized (world) incidence rates (per 100,000)
of microscopically verified cases by histological type
Bladder (C67) - Male (contd)**

	Carcinoma					Sarcoma	Other	Unspec.	Number of cases	
	Squamous	Transitional	Adeno.	Other	Unspec.				MV	Total
Asia (contd)										
*India, Ahmedabad	0.0	1.1	0.0	-	0.1	-	-	-	28	28
*India, Bangalore	0.1	2.0	0.1	-	0.5	0.0	-	0.0	404	442
*India; Barshi, Paranda, and Bhum	-	1.1	-	-	-	-	-	-	15	18
*India, Bhopal	0.1	2.2	0.0	-	-	-	-	-	78	82
*India, Cachar	-	1.5	-	0.0	0.3	0.0	-	-	63	65
*India, Chennai	0.0	2.0	0.1	0.0	0.2	0.0	-	0.0	252	322
*India, Dindigul, Ambilikai	0.1	0.3	0.0	-	0.4	0.0	-	0.1	49	58
*India, Kamrup Urban District	-	2.3	0.2	-	-	-	-	0.1	47	60
*India, Kollam	0.1	2.9	0.1	-	0.1	-	-	-	235	269
*India, Mizoram	0.1	1.1	0.1	-	0.1	-	-	0.1	26	39
*India, Mumbai	0.1	3.1	0.1	-	0.2	-	-	0.1	934	1035
*India, Poona	0.0	1.8	0.1	-	0.0	-	-	0.1	162	179
*India, Sikkim State	0.2	1.4	0.1	-	0.0	-	-	-	21	30
*India, Tripura	-	0.7	0.0	-	0.1	-	-	-	32	33
*India, Trivandrum	0.1	3.0	0.2	0.0	0.2	-	-	0.0	112	130
*India, Wardha	0.1	0.7	0.1	-	0.1	-	0.1	-	21	23
Iran (Islamic Republic of), Golestan Province	0.1	8.1	0.4	-	0.2	0.1	-	0.1	208	232
† Israel	0.2	24.8	0.2	0.1	0.4	0.1	0.0	0.2	6027	6197
†*Israel: Jews	0.2	25.0	0.2	0.1	0.4	0.1	0.1	0.2	5337	5486
†*Israel: Non-Jews, Arab	0.0	21.4	0.2	0.2	0.3	0.1	-	0.2	493	510
†*Israel: Non-Jews, Other	0.4	26.9	-	-	0.8	-	-	0.2	197	201
† Japan, Aichi Prefecture	0.1	12.0	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.2	5437	5804
† Japan, Fukui Prefecture	0.2	12.9	0.2	0.1	0.0	-	0.0	0.2	764	786
† Japan, Hiroshima Prefecture	0.1	20.4	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	3955	4052
† Japan, Miyagi Prefecture	0.1	12.5	0.2	0.0	0.1	0.0	-	0.2	1056	1125
† Japan, Nagasaki Prefecture	0.1	14.9	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	-	1510	1573
† Japan, Niigata Prefecture	0.1	11.6	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	2031	2155
† Japan, Osaka Prefecture	0.1	13.1	0.2	0.1	0.2	0.0	0.0	0.1	7375	7901
† Japan, Tochigi Prefecture	0.1	10.2	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.2	1364	1484
† Japan, Yamagata Prefecture	0.1	11.0	0.2	0.1	0.1	0.0	-	0.2	1015	1112
†*Jordan: Jordanians	0.1	10.7	0.1	0.0	0.5	0.0	-	0.1	926	939
Republic of Korea	0.0	7.8	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	13065	13845
Republic of Korea, Busan	0.1	8.8	0.2	0.0	0.1	0.0	-	0.1	1099	1192
Republic of Korea, Daegu	0.0	7.4	0.2	0.1	0.0	-	0.0	0.1	584	599
Republic of Korea, Daejeon	-	6.0	0.2	0.0	0.1	-	-	0.0	256	280
Republic of Korea, Gwangju	-	7.4	0.3	0.0	0.1	0.0	-	0.0	297	325
Republic of Korea, Incheon	0.0	9.3	0.2	-	0.1	0.0	-	0.1	716	750
Republic of Korea, Jeju-do	0.1	8.0	-	0.1	0.1	-	-	0.3	150	155
Republic of Korea, Seoul	0.0	8.7	0.2	0.0	0.1	0.0	-	0.1	2738	2847
Republic of Korea, Ulsan	0.0	8.3	0.2	-	0.0	-	-	0.0	235	242
† Kuwait	0.1	6.6	0.0	0.1	0.2	-	-	-	292	300
† Kuwait: Kuwaitis	0.1	8.5	-	0.1	0.3	-	-	-	121	128
† Kuwait: Non-Kuwaitis	0.1	6.0	0.0	-	0.3	-	-	-	171	172
*Malaysia, Penang	0.1	3.1	0.8	0.1	0.4	0.1	-	-	92	95
*Malaysia, Penang: Chinese	0.1	3.8	0.9	-	0.2	-	-	-	63	65
*Malaysia, Penang: Malay	0.2	1.7	0.7	-	0.8	-	-	-	20	20
*Malaysia, Penang: Indian	-	3.0	-	0.8	0.7	0.7	-	-	8	9
†*Philippines, Manila	0.0	2.4	0.2	-	0.3	0.0	-	0.1	243	302
*Philippines, Rizal	0.0	1.5	0.1	-	0.4	0.0	-	0.0	204	241
Qatar: Qatari	-	4.7	-	-	-	0.1	-	0.4	17	17
†*Saudi Arabia, Riyadh: Saudi	0.1	4.3	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	342	345
Thailand, Bangkok	0.0	3.8	0.2	-	0.0	0.0	0.0	-	412	542
Thailand, Chiang Mai	0.1	4.8	0.2	-	0.1	0.0	-	-	273	299
Thailand, Chonburi	0.1	5.2	0.1	-	-	-	-	-	125	158
Thailand, Khon Kaen	0.1	2.1	0.2	-	0.1	-	-	-	132	152
† Thailand, Lampang	0.1	4.5	0.2	0.0	0.0	-	-	-	148	157
†*Thailand, Lopburi Province	0.1	3.8	0.3	-	0.1	0.0	-	-	79	102
Thailand, Songkhla	0.1	4.4	0.1	-	-	-	-	0.0	183	201
† Turkey, Antalya	0.2	19.8	0.3	0.1	0.2	0.1	0.0	0.2	991	1002
† Turkey, Bursa	0.1	19.8	0.1	0.1	0.1	0.0	-	0.4	1346	1388
† Turkey, Edirne	0.2	16.1	0.2	-	0.4	-	-	0.2	238	250
† Turkey, Erzurum	0.1	19.8	0.2	-	0.5	-	-	0.6	215	230
† Turkey, Eskisehir	0.1	22.5	0.5	-	0.3	0.0	0.0	0.7	555	587
† Turkey, Izmir	0.2	23.8	0.2	0.1	0.3	0.1	-	1.2	2830	2932
† Turkey, Samsun	0.2	21.3	0.1	0.0	0.1	-	-	0.4	759	781
† Turkey, Trabzon	0.3	24.9	0.4	0.0	0.3	0.1	-	0.3	556	571
†*Viet Nam, Ho Chi Minh City	0.0	2.3	0.2	-	0.0	0.0	-	0.0	243	282
Europe										
Austria	0.1	12.4	0.2	0.1	0.5	0.0	0.0	0.5	5486	5873
† Austria, Carinthia	0.1	20.4	0.2	0.2	0.1	-	-	0.0	619	633
† Austria, Tyrol	-	23.5	0.2	0.2	0.1	-	-	-	769	778
† Austria, Vorarlberg	0.0	21.9	0.1	0.2	0.3	0.1	-	0.2	375	380
†*Belarus	0.2	13.6	0.4	0.0	0.2	0.0	-	0.8	4712	4757
†*Belgium	0.2	29.7	0.2	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	16364	16400
† Bulgaria	0.3	16.4	0.2	0.0	0.2	0.0	0.0	-	5781	6108
Croatia	0.1	14.3	0.2	0.0	0.6	-	0.0	-	2990	4006
† Cyprus	0.2	21.7	0.2	0.1	-	-	-	0.1	722	739
† Czech Republic	0.2	18.6	0.2	0.1	0.3	0.0	0.0	0.0	8837	9251
† Denmark	0.2	18.1	1.1	0.2	0.1	0.0	0.0	0.2	5496	5574
† Estonia	0.2	14.6	0.3	0.0	0.3	-	-	0.1	823	893

Care should be exercised when comparing incidence rates for bladder cancers: for some registries the ICD-10 code C67 may include neoplasms in situ and of uncertain or unknown behaviour together with invasive cancers.

Rates based on less than 10 cases are in italics.

*Important. See note on population page.

**Age-standardized (world) incidence rates (per 100,000)
of microscopically verified cases by histological type
Bladder (C67) - Male (contd)**

	Carcinoma					Sarcoma	Other	Unspec.	Number of cases	
	Squamous	Transitional	Adeno.	Other	Unspec.				MV	Total
Europe (contd)										
*France, Bas-Rhin	0.1	13.8	0.0	0.3	0.3	-	-	0.1	570	577
*France, Calvados	0.1	13.8	0.1	0.6	0.1	-	0.0	0.1	494	508
*France, Doubs	0.2	13.7	0.3	0.8	0.2	-	0.0	0.0	386	393
*France, Gironde	0.1	14.8	0.2	0.5	0.0	-	0.0	0.2	1075	1084
*France, Haut-Rhin	0.1	13.7	0.2	0.3	0.2	-	-	0.0	531	537
*France, Hérault	0.4	14.5	0.1	0.2	0.2	-	0.0	0.0	879	901
*France, Isère	0.2	13.3	0.1	0.4	0.1	0.0	-	0.1	807	820
*France, Lille-Métropole	0.4	16.8	0.2	1.4	0.2	0.1	0.0	0.1	507	516
*France, Limousin	0.0	13.7	0.3	-	0.1	-	-	-	258	259
*France, Loire-Atlantique	0.1	12.1	0.3	0.4	0.1	0.0	0.0	-	743	759
*France, Manche	0.2	11.7	0.2	0.6	0.2	-	-	0.0	280	288
*France, Somme	0.2	12.0	0.3	0.9	0.3	0.1	-	0.3	381	391
*France, Tarn	0.4	14.3	0.1	0.2	0.1	-	0.1	0.0	371	377
*France, Territoire de Belfort	0.2	12.6	0.4	-	0.1	-	0.2	-	89	90
*France, Vendée	0.1	10.7	0.1	0.3	0.2	-	-	-	412	424
† Germany, Bavaria	0.1	18.4	0.1	0.1	0.3	0.0	0.0	0.0	12697	13379
† Germany, Bremen	0.2	24.6	0.1	0.1	0.1	0.0	-	0.0	944	985
† Germany, Hamburg	0.3	22.1	0.2	0.0	0.5	0.0	0.0	-	2036	2204
† Germany, Lower Saxony	0.1	22.2	0.2	0.1	0.1	0.0	-	0.0	10231	11811
† Germany, Munich	0.2	18.3	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	4575	4776
†*Germany, North Rhine-Westphalia	0.2	26.1	0.2	0.1	0.4	0.0	0.0	0.2	26849	28285
† Germany, Rhineland-Palatinate	0.2	21.5	0.2	0.1	0.2	0.2	0.0	0.0	5020	5326
† Germany, Saarland	0.3	22.6	0.2	0.2	0.3	-	0.0	0.0	1383	1408
†*Germany, Schleswig-Holstein	0.2	22.7	0.2	0.2	0.2	-	0.0	0.0	3868	4182
† Iceland	0.2	21.5	0.3	0.0	0.2	-	-	-	280	280
† Ireland	0.1	14.0	0.1	0.1	0.2	-	-	0.1	2399	2526
†*Italy, Aosta Valley	-	30.5	0.1	-	0.1	-	-	-	215	220
† Italy, Barletta	0.1	25.3	0.3	0.1	0.1	-	-	0.1	368	397
† Italy, Bergamo	0.1	31.6	0.1	0.1	0.2	0.0	-	0.2	1670	1705
† Italy, Biella	0.3	38.6	0.3	-	0.3	-	-	0.1	489	508
† Italy, Caserta	0.2	42.9	0.2	0.2	0.4	-	0.0	0.2	943	981
† Italy, Catania, Messina, and Enna	0.1	32.2	0.1	0.1	0.2	0.0	0.0	0.2	3063	3243
† Italy, Como	0.1	31.1	0.2	0.2	0.0	0.2	-	0.2	768	785
† Italy, Cremona	0.0	23.8	0.4	0.1	0.2	0.5	-	0.3	300	338
† Italy, Ferrara	-	36.7	0.1	0.3	0.1	-	0.1	0.1	707	730
† Italy, Florence and Prato	0.1	30.5	0.2	0.1	0.2	0.0	0.1	0.3	1342	1407
† Italy, Friuli-Venezia Giulia	0.1	23.4	0.1	0.0	0.9	0.0	-	0.1	1085	1117
† Italy, Latina	0.1	28.4	0.1	0.1	0.6	0.1	-	0.4	826	919
† Italy, Lecco	0.1	31.6	0.1	-	0.2	-	0.2	0.4	332	355
† Italy, Lombardy, South, Pavia	0.0	29.2	0.2	-	0.3	-	0.1	-	555	624
† Italy, Mantua	0.2	26.8	0.5	0.2	0.4	-	0.1	-	375	385
† Italy, Milan	-	29.6	0.0	0.0	0.3	0.0	0.1	0.7	4734	4903
† Italy, Modena	0.1	33.0	0.1	0.3	0.2	-	-	0.1	1278	1337
† Italy, Monza	0.2	31.8	0.1	0.1	0.2	-	0.1	0.2	1415	1450
† Italy, Naples	0.1	41.9	0.4	-	0.2	-	-	0.1	894	938
† Italy, Nuoro	0.2	21.2	0.2	0.0	0.2	0.1	-	0.2	247	270
† Italy, Palermo	0.2	34.1	0.2	0.1	0.6	0.0	0.0	0.1	2072	2243
† Italy, Parma	0.1	27.5	0.2	-	0.2	0.1	0.2	0.3	747	767
† Italy, Piacenza	0.1	28.5	0.2	0.2	0.2	0.0	-	0.2	419	458
† Italy, Ragusa and Caltanissetta	0.1	25.9	0.2	-	0.3	0.2	0.1	0.5	774	850
† Italy, Reggio Emilia	0.2	27.9	0.1	0.3	0.3	-	0.0	0.1	825	840
† Italy, Romagna	0.2	31.5	0.1	0.2	0.2	0.1	0.0	0.2	2340	2509
† Italy, Sassari	0.4	22.2	0.3	0.1	0.2	-	-	2.5	516	565
† Italy, Sondrio	0.1	32.3	0.1	0.1	0.2	-	-	0.3	326	336
† Italy, South Tyrol	0.0	28.5	0.1	0.2	0.0	-	-	-	426	429
† Italy, Syracuse	0.1	28.3	0.3	-	0.1	0.1	0.0	0.6	588	619
† Italy, Taranto	0.2	34.8	0.0	0.1	0.5	0.2	0.0	0.2	840	874
† Italy, Trento	0.0	21.2	0.3	0.1	0.1	-	0.1	0.3	354	377
† Italy, Turin	0.1	35.8	1.5	0.0	0.6	0.0	0.1	0.4	5096	5167
† Italy, Umbria	0.1	17.5	0.0	0.0	0.8	-	-	0.2	867	907
† Italy, Varese	0.0	20.8	0.1	0.1	0.2	-	0.0	0.1	1005	1063
† Italy, Veneto	0.2	28.0	0.2	0.1	0.6	0.1	0.0	0.2	2451	2540
† Latvia	0.0	14.5	0.3	-	0.6	-	-	0.8	785	941
† Lithuania	0.2	12.5	0.3	0.0	0.4	0.0	0.0	0.4	1678	2024
† Malta	0.1	23.2	0.2	-	0.2	-	0.1	0.4	465	471
†*The Netherlands	0.2	27.6	0.1	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	22295	22477
† Norway	0.2	18.6	0.2	0.2	0.1	0.1	0.0	0.1	4419	4496
† Poland, Greater Poland	0.2	16.0	0.1	-	2.7	0.0	-	0.1	2285	2485
† Poland, Kielce	0.1	18.1	0.2	-	0.6	-	0.0	0.0	1008	1071
† Poland, Lower Silesia	0.2	21.0	0.2	-	0.4	0.1	0.0	0.7	2475	2574
†*Poland, Lublin	0.2	14.1	0.2	0.0	0.1	0.1	-	1.0	1321	1588
† Poland, Podkarpackie	0.1	14.8	0.6	-	1.5	0.0	-	0.1	1314	1471
† Portugal, Azores	0.4	16.6	-	-	0.6	-	-	-	128	136
† Russian Federation, Arkhangelsk	0.2	11.1	0.1	-	0.4	0.1	-	0.2	428	500
† Russian Federation, Chelyabinsk	0.3	9.4	0.3	0.0	0.2	0.1	-	2.4	1366	1397
†*Russian Federation, Karelia	0.0	1.5	0.1	-	0.1	-	-	8.9	193	245
† Russian Federation, Samara	0.1	13.1	0.3	-	0.4	0.0	0.0	0.2	1422	1545
† Slovakia	0.1	17.7	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	-	1980	2062
† Slovenia	0.1	17.1	0.1	0.1	0.2	0.1	-	-	1624	1666

Care should be exercised when comparing incidence rates for bladder cancers: for some registries the ICD-10 code C67 may include neoplasms in situ and of uncertain or unknown behaviour together with invasive cancers.

Rates based on less than 10 cases are in italics.

*Important. See note on population page.

**Age-standardized (world) incidence rates (per 100,000)
of microscopically verified cases by histological type
Bladder (C67) - Male (contd)**

	Carcinoma					Sarcoma	Other	Unspec.	Number of cases	
	Squamous	Transitional	Adeno.	Other	Unspec.				MV	Total
Europe (contd)										
† Spain, Albacete	<i>0.2</i>	24.2	<i>0.6</i>	<i>0.3</i>	<i>0.7</i>	<i>0.1</i>	-	<i>0.5</i>	292	311
† Spain, Asturias	<i>0.2</i>	32.6	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.2</i>	-	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	1118	1139
† Spain, Basque Country	<i>0.2</i>	33.0	<i>0.2</i>	<i>0.2</i>	<i>0.3</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.1</i>	3756	3931
† Spain, Canary Islands	<i>0.1</i>	25.8	<i>0.2</i>	<i>0.1</i>	<i>0.3</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.1</i>	1524	1564
† Spain, Castellón	<i>0.2</i>	32.1	<i>0.2</i>	-	<i>0.5</i>	<i>0.0</i>	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	886	918
† Spain, Ciudad Real	<i>0.2</i>	27.7	<i>0.1</i>	<i>0.2</i>	<i>0.3</i>	-	-	1.7	593	629
† Spain, Cuenca	<i>0.2</i>	22.9	-	-	<i>0.3</i>	-	-	<i>0.8</i>	227	246
† Spain, Girona	<i>0.1</i>	33.5	<i>0.1</i>	<i>0.2</i>	1.0	-	<i>0.0</i>	0.3	1176	1235
† Spain, Granada	1.4	29.8	0.4	<i>0.0</i>	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.1</i>	1254	1317
† Spain, La Rioja	<i>0.1</i>	32.0	-	<i>0.1</i>	<i>0.5</i>	-	<i>0.0</i>	<i>0.2</i>	523	565
† Spain, Mallorca	<i>0.2</i>	38.7	<i>0.1</i>	<i>0.3</i>	<i>0.2</i>	<i>0.0</i>	-	-	1094	1124
† Spain, Murcia	<i>0.3</i>	35.9	<i>0.3</i>	<i>0.1</i>	<i>0.4</i>	<i>0.0</i>	-	2.5	1318	1385
† Spain, Navarra	-	41.3	<i>0.3</i>	<i>0.1</i>	<i>0.6</i>	<i>0.0</i>	<i>0.1</i>	-	714	735
† Spain, Tarragona	<i>0.1</i>	37.8	<i>0.3</i>	<i>0.2</i>	1.1	-	<i>0.0</i>	<i>0.2</i>	1479	1527
† Switzerland, Fribourg	-	25.0	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	-	-	-	293	298
† Switzerland, Geneva	<i>0.3</i>	27.0	<i>0.4</i>	<i>0.1</i>	<i>0.3</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	-	569	571
† Switzerland, Graubünden and Glarus	<i>0.1</i>	25.3	<i>0.2</i>	-	<i>0.4</i>	-	-	<i>0.1</i>	308	310
† Switzerland, Neuchâtel	-	29.2	<i>0.2</i>	-	<i>0.4</i>	-	<i>0.3</i>	-	257	263
† Switzerland, St Gall–Appenzell	<i>0.1</i>	21.3	<i>0.2</i>	<i>0.2</i>	<i>0.1</i>	-	-	<i>0.0</i>	564	568
† Switzerland, Ticino	<i>0.0</i>	13.7	<i>0.2</i>	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	-	<i>0.1</i>	-	278	283
† Switzerland, Valais	<i>0.1</i>	28.1	<i>0.2</i>	<i>0.1</i>	<i>0.3</i>	<i>0.1</i>	-	-	447	452
† Switzerland, Vaud	<i>0.2</i>	28.2	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	<i>0.3</i>	<i>0.1</i>	-	<i>0.0</i>	885	900
† Switzerland, Zurich	<i>0.1</i>	23.6	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	-	<i>0.0</i>	1573	1613
Ukraine	0.5	9.4	0.5	0.0	0.5	0.0	-	0.8	18521	21793
† UK	0.2	10.3	0.2	0.2	0.3	0.0	0.0	0.6	37624	41143
UK, England	0.2	9.8	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.1	28960	31762
UK, England, East	0.3	10.0	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	3520	3705
UK, England, East Midlands	0.3	9.4	0.2	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	2476	2779
UK, England, London	0.2	9.1	0.2	0.1	0.2	0.0	0.0	0.2	2911	3230
UK, England, North East	0.2	10.3	0.2	0.3	0.2	-	-	0.0	1578	1719
UK, England, North West	0.2	10.1	0.2	0.2	0.3	0.0	0.0	0.6	4191	4683
UK, England, South West	0.2	9.6	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.0	3367	3673
UK, England, South East	0.2	9.4	0.2	0.2	0.2	0.1	0.0	0.1	4810	5363
UK, England, West Midlands	0.3	9.4	0.2	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	2971	3196
UK, England, Yorkshire and The Humber	0.2	10.8	0.2	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	3136	3414
† UK, Northern Ireland	0.2	16.5	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	0.3	0.0	0.1	0.1	1313	1459
† UK, Scotland	0.2	19.9	0.1	0.2	0.3	0.0	0.0	0.0	5392	5669
† UK, Wales	-	-	-	-	1.8	-	-	9.4	1959	2253
Oceania										
† Australia	0.1	8.3	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	8945	9692
Australia, Australian Capital Territory	-	5.8	-	<i>0.1</i>	-	-	-	-	80	92
Australia, New South Wales	0.2	7.9	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	2891	3089
† Australia, Northern Territory	<i>0.1</i>	15.4	<i>0.3</i>	-	<i>0.2</i>	-	-	<i>0.2</i>	90	92
† Australia, Northern Territory: Non-Indigenous	<i>0.2</i>	13.5	<i>0.4</i>	-	<i>0.2</i>	-	-	<i>0.2</i>	71	73
† Australia, Northern Territory: Indigenous	-	26.7	-	-	-	-	-	-	19	19
Australia, Queensland	0.1	7.4	0.1	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	1531	1723
Australia, South Australia	0.2	8.4	0.2	<i>0.1</i>	0.1	0.0	0.0	0.0	769	808
† Australia, Tasmania	<i>0.1</i>	24.0	-	<i>0.1</i>	<i>0.2</i>	-	<i>0.1</i>	-	615	648
Australia, Victoria	0.1	8.1	0.2	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	2222	2449
Australia, Western Australia	0.1	7.4	<i>0.1</i>	0.2	<i>0.1</i>	-	<i>0.1</i>	0.0	747	791
†*France, New Caledonia	<i>0.5</i>	16.5	<i>0.4</i>	-	-	0.2	-	<i>0.4</i>	95	96
New Zealand	0.1	5.6	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	1143	1252
*New Zealand: Maori	-	4.8	<i>0.3</i>	-	<i>0.2</i>	-	-	-	59	63
*New Zealand: Pacific Islander	-	4.3	<i>0.3</i>	-	-	-	-	-	21	27
† USA, Hawaii	<i>0.1</i>	12.2	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	-	<i>0.0</i>	808	824
†*USA, Hawaii: White	<i>0.2</i>	19.2	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	<i>0.2</i>	-	-	<i>0.0</i>	366	378
†*USA, Hawaii: Japanese	-	11.2	<i>0.2</i>	<i>0.2</i>	<i>0.0</i>	-	-	-	213	215
†*USA, Hawaii: Chinese	-	5.5	-	-	-	-	-	-	37	37
†*USA, Hawaii: Hawaiian	<i>0.1</i>	10.7	-	<i>0.2</i>	-	-	-	<i>0.1</i>	79	79
†*USA, Hawaii: Filipino	<i>0.1</i>	5.6	-	-	-	0.3	-	-	59	60
†*USA, Pacific Islands	-	4.2	<i>0.3</i>	-	<i>0.2</i>	-	-	-	30	36

Care should be exercised when comparing incidence rates for bladder cancers: for some registries the ICD-10 code C67 may include neoplasms in situ and of uncertain or unknown behaviour together with invasive cancers.

Rates based on less than 10 cases are in italics.

*Important. See note on population page.

**Age-standardized (world) incidence rates (per 100,000)
of microscopically verified cases by histological type
Bladder (C67) - Female**

	Carcinoma					Sarcoma	Other	Unspec.	Number of cases	
	Squamous	Transitional	Adeno.	Other	Unspec.				MV	Total
Africa										
*Algeria, Sétif	0.1	0.3	0.4	-	0.2	0.0	-	0.1	23	24
*Algeria, Batna	-	1.1	-	-	0.0	-	-	-	26	29
*Kenya, Nairobi	0.0	0.9	0.3	-	0.3	0.1	-	-	30	37
† Seychelles	0.5	0.7	-	-	-	-	-	-	3	4
*South Africa, Eastern Cape	-	0.2	0.0	-	-	-	-	-	5	6
*Uganda, Kyadondo County	0.2	0.4	0.1	-	0.2	-	-	-	15	27
†*Zimbabwe, Harare: African	2.0	0.8	0.1	0.1	-	-	-	-	26	45
Central and South America										
† Argentina, Chaco	0.1	1.3	0.1	-	-	-	-	-	39	52
† Argentina, Entre Ríos Province	-	2.2	0.1	-	0.1	-	-	-	79	91
† Argentina, Córdoba	0.1	1.8	0.1	-	0.0	0.1	-	0.1	112	127
† Argentina, Mendoza	0.1	1.8	0.1	-	0.1	0.0	-	0.1	126	149
Argentina, Tierra del Fuego	0.9	1.7	-	-	-	-	-	-	6	7
† Brazil, Aracaju	0.2	2.0	0.3	-	-	-	-	-	39	42
† Brazil, Curitiba	0.0	2.2	0.1	-	0.2	0.0	-	0.1	120	142
† Brazil, Florianópolis	0.2	4.7	0.2	-	0.3	-	-	-	42	45
†*Brazil, Goiânia	0.1	3.0	0.1	-	0.1	-	-	0.2	127	137
† Brazil, Jaú	-	2.1	-	-	-	-	-	-	11	12
† Brazil, Poços de Caldas	0.1	2.3	0.5	-	-	-	-	0.2	14	15
*Chile, Region of Antofagasta	0.2	6.3	-	-	0.2	-	-	-	58	72
Chile, Bío Bío Province	-	0.9	-	-	0.1	-	-	-	16	24
Chile, Concepción	0.1	1.0	0.1	-	0.0	-	-	-	28	40
*Chile, Valdivia	0.2	0.6	0.1	-	-	0.1	-	-	11	14
Colombia, Cali	0.1	1.1	0.1	-	0.1	0.0	0.0	0.0	106	121
† Colombia, Bucaramanga	0.1	1.0	0.0	-	0.0	-	-	0.0	42	46
*Colombia, Manizales	0.1	1.0	0.2	-	0.2	-	-	-	20	27
† Colombia, Pasto	-	1.0	-	-	-	-	-	0.2	14	19
† Costa Rica	0.1	1.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	124	160
Ecuador, Cuenca	-	0.9	0.2	-	0.0	-	-	-	17	23
† Ecuador, Guayaquil	0.0	0.8	0.1	-	0.0	-	-	0.1	50	58
†*Ecuador, Loja	-	1.0	-	-	-	-	-	-	4	5
†*Ecuador, Manabí	0.2	0.5	0.0	0.0	-	-	-	-	26	33
† Ecuador, Quito	0.1	1.4	0.1	-	0.1	0.0	-	0.0	78	97
*France, Martinique	0.1	1.0	0.1	-	-	-	-	-	30	33
†*French Guiana	-	1.9	-	-	0.3	-	-	0.2	9	19
†*Jamaica, Kingston and St Andrew	0.1	1.0	0.1	-	-	-	-	0.0	23	28
†*Peru, Lima	0.1	1.2	0.1	-	0.0	0.0	-	0.1	224	290
† USA, Puerto Rico	0.1	2.3	0.1	0.0	0.1	0.0	-	0.0	535	570
† Uruguay	0.0	2.8	0.1	0.0	0.1	0.0	-	-	491	568
North America										
†*Canada, Alberta	0.1	5.7	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	873	910
† Canada, British Columbia	0.1	4.9	0.1	0.1	0.1	0.0	-	0.0	1310	1383
† Canada, Manitoba	0.1	5.5	0.1	0.0	0.0	0.0	-	0.0	365	395
†*Canada, New Brunswick	0.2	6.1	0.0	0.0	0.1	-	-	0.0	277	283
†*Canada, Newfoundland and Labrador	0.1	5.0	0.0	0.0	0.1	-	-	-	149	156
†*Canada, Northwest Territories	-	2.1	-	-	-	-	-	-	2	2
†*Canada, Nova Scotia	0.2	6.9	0.0	0.1	0.1	-	-	-	384	407
†*Canada, Nunavut	-	1.1	-	-	-	-	-	-	1	1
*Canada, Ontario	0.1	2.0	0.1	0.0	0.0	-	0.0	0.3	1887	2432
†*Canada, Prince Edward Island	0.3	5.1	0.2	0.2	-	-	-	-	48	50
† Canada, Saskatchewan	0.1	6.3	0.1	0.1	0.1	-	-	0.0	347	363
†*Canada, Yukon	2.8	4.7	-	-	-	-	-	-	9	9
† USA	0.1	4.7	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	79563	81958
† USA: White	0.1	5.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	71235	73324
† USA: Black	0.2	3.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	5726	5963
† USA, NPCR	0.1	4.7	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	75682	77954
† USA, NPCR: White	0.1	5.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	67716	69698
† USA, NPCR: Black	0.2	3.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	5623	5859
† USA, NPCR: Asian and Pacific Islander	0.0	1.7	0.1	0.0	0.0	-	0.0	0.0	1106	1133
† USA, NPCR: American Indian/Alaska Natives	0.1	1.5	0.0	0.0	0.1	-	-	0.0	180	193
† USA, SEER (18 registries)	0.1	4.5	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	20014	20576
†*USA, SEER (18 registries): White	0.1	4.9	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	17336	17822
†*USA, SEER (18 registries): Non-Hispanic White	0.1	5.3	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	16131	16581
†*USA, SEER (18 registries): Hispanic White	0.1	2.6	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1205	1241
†*USA, SEER (18 registries): Black	0.2	3.2	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	1481	1524
†*USA, SEER (18 registries): Asian and Pacific Islander	0.0	1.9	0.1	0.0	0.1	-	0.0	0.0	819	843
† USA, SEER (9 registries)	0.1	4.6	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	7103	7316
†*USA, SEER (9 registries): White	0.1	5.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	6120	6297
†*USA, SEER (9 registries): Black	0.2	3.2	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	479	493
† USA, Alabama	0.1	4.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	-	1072	1106
† USA, Alabama: White	0.1	4.4	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	-	893	918
† USA, Alabama: Black	0.1	2.7	0.1	-	0.1	-	-	-	164	172
† USA, Alaska	0.1	5.6	0.2	-	0.2	-	-	-	140	143
† USA, Alaska: Alaska Natives	0.2	2.1	0.9	-	0.3	-	-	-	12	12
† USA, Arizona	0.1	4.2	0.1	0.0	0.1	-	0.0	0.0	1466	1530
† USA, Arizona: White	0.1	4.4	0.1	0.1	0.1	-	0.0	0.0	1409	1466
† USA, Arizona: Black	-	2.7	0.6	-	-	-	-	-	26	29
† USA, Arizona: American Indian	0.1	0.6	-	-	-	-	-	0.1	7	11
† USA, Arkansas	0.1	4.0	0.1	0.0	0.0	0.0	-	-	654	668
† USA, Arkansas: White	0.1	4.1	0.1	-	0.1	0.0	-	-	584	596
† USA, Arkansas: Black	0.1	2.7	0.1	0.1	0.0	-	-	-	48	49

Care should be exercised when comparing incidence rates for bladder cancers: for some registries the ICD-10 code C67 may include neoplasms in situ and of uncertain or unknown behaviour together with invasive cancers.

Rates based on less than 10 cases are in italics.

*Important. See note on population page.

**Age-standardized (world) incidence rates (per 100,000)
of microscopically verified cases by histological type
Bladder (C67) - Female (contd)**

	Carcinoma					Sarcoma	Other	Unspec.	Number of cases	
	Squamous	Transitional	Adeno.	Other	Unspec.				MV	Total
North America (contd)										
† USA, California	0.1	3.9	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	7276	7490
† USA, California: White	0.1	4.3	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	6190	6379
† USA, California: Black	0.2	3.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	380	391
† USA, California: American Indian	0.1	0.8	0.1	0.1	-	-	-	-	20	21
† USA, California, Los Angeles County	0.1	3.4	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	1673	1712
†*USA, California, Los Angeles County: White	0.1	3.8	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	-	1300	1332
†*USA, California, Los Angeles County: Non-Hispanic White	0.2	5.1	0.1	0.1	0.1	-	0.0	-	1025	1050
†*USA, California, Los Angeles County: Hispanic White	0.1	2.1	0.1	0.1	0.0	0.0	-	-	275	282
†*USA, California, Los Angeles County: Black	0.2	2.8	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	162	166
†*USA, California, Los Angeles County: Chinese	-	2.5	0.1	-	0.0	-	-	-	66	68
†*USA, California, Los Angeles County: Filipino	-	1.3	0.1	-	0.0	-	-	-	28	28
†*USA, California, Los Angeles County: Korean	-	1.3	-	-	0.1	-	-	-	18	18
† USA, California, San Francisco Bay Area	0.1	4.2	0.1	0.1	0.1	0.0	-	0.0	1019	1045
†*USA, California, San Francisco Bay Area: White	0.1	5.0	0.1	0.1	0.1	0.0	-	0.0	789	807
†*USA, California, San Francisco Bay Area: Non-Hispanic White	0.1	5.5	0.1	0.1	0.1	0.0	-	0.0	720	736
†*USA, California, San Francisco Bay Area: Hispanic White	0.1	2.7	0.1	0.1	0.1	-	-	0.1	69	71
†*USA, California, San Francisco Bay Area: Black	0.2	3.9	-	0.1	0.3	-	-	-	84	86
†*USA, California, San Francisco Bay Area: Chinese	-	1.8	0.0	0.0	0.2	-	-	0.0	63	66
†*USA, California, San Francisco Bay Area: Filipino	-	1.9	0.2	-	-	-	-	0.1	28	30
†*USA, California, San Francisco Bay Area: Japanese	-	3.5	-	-	-	-	-	-	15	15
† USA, Colorado	0.1	4.3	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	-	1022	1059
† USA, Colorado: White	0.1	4.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	-	941	977
† USA, Colorado: Black	-	1.8	-	0.1	0.6	-	-	-	18	18
† USA, Connecticut	0.1	6.6	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	1391	1420
†*USA, Connecticut: White	0.1	6.8	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	1305	1332
†*USA, Connecticut: Black	0.2	4.1	-	0.1	-	-	-	-	63	64
† USA, Delaware	0.2	5.9	0.0	0.1	0.1	0.1	-	0.0	301	303
† USA, Delaware: White	0.3	6.6	-	0.1	0.1	0.1	-	0.0	270	271
† USA, Delaware: Black	0.1	3.8	0.2	-	-	-	-	-	31	32
† USA, Florida	0.1	4.4	0.1	0.0	0.1	0.0	-	0.1	5687	5807
† USA, Florida: White	0.1	4.7	0.1	0.0	0.1	0.0	-	0.1	5277	5386
† USA, Florida: Black	0.1	2.4	0.1	0.0	0.1	-	-	0.1	318	329
† USA, Georgia	0.1	4.2	0.1	0.0	0.1	0.0	-	0.0	1886	1949
† USA, Georgia: White	0.1	4.8	0.1	0.0	0.1	0.0	-	0.0	1524	1571
† USA, Georgia: Black	0.2	2.9	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	336	351
† USA, Georgia, Atlanta	0.1	3.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	479	496
†*USA, Georgia, Atlanta: White	0.1	4.4	0.1	0.0	0.0	0.1	-	0.0	350	360
†*USA, Georgia, Atlanta: Black	0.2	2.3	0.1	0.1	0.1	-	0.0	0.0	114	121
† USA, Idaho	0.1	4.7	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	351	366
† USA, Illinois	0.2	5.1	0.1	0.0	0.1	-	0.0	0.0	3523	3588
† USA, Illinois: White	0.2	5.4	0.1	0.0	0.1	-	0.0	0.0	3085	3140
† USA, Illinois: Black	0.3	3.8	0.1	0.1	0.0	-	0.0	-	356	365
† USA, Indiana	0.1	4.8	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	1657	1703
† USA, Indiana: White	0.1	4.7	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	1508	1552
† USA, Indiana: Black	0.1	3.8	0.2	0.1	0.1	-	0.1	0.0	93	95
† USA, Iowa	0.1	4.7	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	852	875
† USA, Kentucky	0.2	5.3	0.1	0.0	0.1	0.0	-	-	1233	1265
† USA, Louisiana	0.2	4.2	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	1009	1027
† USA, Louisiana: White	0.2	4.8	0.1	0.0	0.1	0.0	-	0.0	790	806
† USA, Louisiana: Black	0.2	3.1	0.2	0.0	0.1	-	0.1	-	210	212
† USA, Louisiana, New Orleans	0.2	3.9	0.1	-	0.1	-	0.0	0.0	180	184
†*USA, Louisiana, New Orleans: White	0.2	5.1	-	-	0.0	-	-	0.0	139	143
†*USA, Louisiana, New Orleans: Black	0.2	2.1	0.2	-	0.1	-	0.1	-	38	38
† USA, Maine	0.2	6.9	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	557	575
† USA, Maryland	0.1	4.5	0.1	0.1	0.1	-	0.0	0.0	1428	1487
† USA, Maryland: White	0.1	5.0	0.1	0.1	0.1	-	0.0	0.0	1105	1148
† USA, Maryland: Black	0.1	3.5	0.1	0.1	0.1	-	-	-	266	281
† USA, Massachusetts	0.2	6.4	0.1	0.1	0.0	-	0.0	-	2400	2472
† USA, Massachusetts: White	0.2	6.7	0.1	0.1	0.0	-	0.0	-	2274	2338
† USA, Massachusetts: Black	0.2	2.7	0.2	-	0.2	-	-	-	59	67
† USA, Michigan	0.2	5.5	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	3089	3175
† USA, Michigan: White	0.2	5.9	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	2802	2880
† USA, Michigan: Black	0.2	3.5	0.1	0.0	0.1	0.0	-	-	237	242
† USA, Michigan, Detroit	0.2	5.8	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	1272	1299
†*USA, Michigan, Detroit: White	0.2	6.6	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	1071	1095
†*USA, Michigan, Detroit: Black	0.2	3.5	0.1	0.0	0.1	-	-	0.0	180	183
† USA, Minnesota	0.1	5.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	-	1489	1505
† USA, Mississippi	0.1	3.9	0.1	0.0	0.1	0.0	-	0.0	641	658
† USA, Missouri	0.1	4.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	-	1538	1592
† USA, Missouri: White	0.1	4.7	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	-	1404	1450
† USA, Missouri: Black	0.3	3.7	0.2	0.1	0.1	0.0	-	-	121	129
† USA, Montana	0.2	5.6	0.1	0.1	0.1	0.0	-	-	308	319
† USA, Nebraska	0.1	4.3	0.1	0.0	0.0	-	-	-	436	453
† USA, Nebraska: White	0.1	4.3	0.1	0.0	0.0	-	-	-	419	434
† USA, Nebraska: Black	1.1	3.2	-	-	-	-	-	-	11	12
† USA, Nevada	0.1	5.2	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	670	684
† USA, Nevada: White	0.1	5.4	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	582	595
† USA, Nevada: Black	0.3	4.0	0.3	0.1	0.1	-	-	0.1	40	40
† USA, New Hampshire	0.1	7.1	0.1	0.1	0.1	-	-	0.0	513	523
† USA, New Jersey	0.1	5.8	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	2993	3058
† USA, New Jersey: White	0.2	6.5	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	2690	2744
† USA, New Jersey: Black	0.1	3.3	0.2	0.1	0.2	0.0	0.0	-	218	227
† USA, New Mexico	0.1	3.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	331	352
†*USA, New Mexico: White	0.1	3.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	312	331
†*USA, New Mexico: Hispanic White	0.1	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	89	97
†*USA, New Mexico: Non-Hispanic White	0.1	3.5	0.0	0.0	0.1	0.1	-	0.0	223	234

Care should be exercised when comparing incidence rates for bladder cancers: for some registries the ICD-10 code C67 may include neoplasms in situ and of uncertain or unknown behaviour together with invasive cancers.

Rates based on less than 10 cases are in italics.

*Important. See note on population page.

**Age-standardized (world) incidence rates (per 100,000)
of microscopically verified cases by histological type
Bladder (C67) - Female (contd)**

	Carcinoma					Sarcoma	Other	Unspec.	Number of cases	
	Squamous	Transitional	Adeno.	Other	Unspec.				MV	Total
North America (contd)										
† USA, New York State	0.1	5.7	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	6253	6405
† USA, New York State: White	0.1	6.6	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	5573	5701
† USA, New York State: Black	0.2	2.7	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	492	515
† USA, North Carolina	0.1	4.7	0.1	0.0	0.1	0.0	-	0.0	2419	2497
† USA, North Carolina: White	0.1	5.1	0.1	0.0	0.1	0.0	-	0.0	2064	2126
† USA, North Carolina: Black	0.2	3.0	0.2	0.0	0.1	0.0	-	0.0	317	332
† USA, North Dakota	0.1	4.7	-	0.1	0.0	0.1	-	-	171	175
† USA, Ohio	0.1	4.9	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	3323	3481
† USA, Ohio: White	0.1	4.9	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	2984	3128
† USA, Ohio: Black	0.1	3.5	0.2	0.1	0.1	-	-	-	237	251
† USA, Oklahoma	0.2	4.2	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	857	889
† USA, Oklahoma: White	0.2	4.3	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	760	789
† USA, Oklahoma: Black	-	3.4	0.2	-	-	-	-	-	41	42
† USA, Oregon	0.1	5.2	0.1	0.0	0.1	-	0.0	0.0	1102	1147
† USA, Oregon: White	0.1	5.1	0.1	0.0	0.1	-	0.0	0.0	1032	1076
† USA, Oregon: Black	-	3.3	-	-	-	-	-	-	8	8
† USA, Pennsylvania	0.1	6.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	4682	4808
† USA, Pennsylvania: White	0.1	6.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	4310	4418
† USA, Pennsylvania: Black	0.2	4.2	0.2	0.1	0.2	-	0.0	0.1	299	307
† USA, Rhode Island	0.2	7.7	0.1	0.0	0.1	0.1	-	0.0	458	466
† USA, Rhode Island: White	0.2	7.8	0.1	0.0	0.1	0.1	-	0.0	438	446
† USA, Rhode Island: Black	-	4.4	-	-	-	-	-	-	10	10
† USA, South Carolina	0.1	4.4	0.1	0.0	0.1	0.0	-	0.0	1147	1195
† USA, South Carolina: White	0.1	4.9	0.1	0.0	0.1	0.0	-	0.0	935	969
† USA, South Carolina: Black	0.2	3.2	0.1	0.0	0.1	0.0	-	-	206	220
† USA, South Dakota	0.1	5.3	0.1	0.0	0.0	-	-	-	240	245
† USA, Tennessee	0.1	4.4	0.1	0.1	0.1	0.0	-	0.0	1496	1545
† USA, Tennessee: White	0.1	4.7	0.1	0.1	0.1	0.0	-	0.0	1354	1398
† USA, Tennessee: Black	0.1	2.9	0.1	0.1	0.1	-	-	-	133	137
† USA, Texas	0.1	3.3	0.1	0.0	0.1	0.0	-	0.1	3816	4012
† USA, Texas: White	0.1	3.5	0.1	0.0	0.1	0.0	-	0.1	3420	3590
† USA, Texas: Black	0.2	2.5	0.2	0.0	0.1	0.1	-	0.1	332	357
† USA, Utah	0.1	2.9	0.1	-	0.1	0.0	-	0.0	308	318
† USA, Vermont	0.1	6.0	0.1	0.0	0.0	-	-	-	225	229
† USA, Virginia	0.1	4.3	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	1806	1872
† USA, Virginia: White	0.1	4.8	0.1	0.0	0.1	-	0.0	0.0	1536	1591
† USA, Virginia: Black	0.1	2.9	0.1	0.1	0.1	0.0	-	0.0	228	239
† USA, Washington State	0.1	4.9	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	1699	1769
† USA, Washington, Seattle	0.2	5.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	-	1195	1246
† USA, West Virginia	0.2	5.9	0.1	0.1	0.0	0.1	-	0.0	672	692
† USA, Wisconsin	0.1	5.4	0.1	0.0	0.0	0.0	-	-	1668	1706
† USA, Wisconsin: White	0.1	5.5	0.1	0.0	0.0	0.0	-	-	1612	1648
† USA, Wisconsin: Black	0.1	3.1	-	-	-	-	-	-	32	33
† USA, Wyoming	0.1	6.4	0.2	0.1	0.1	-	-	-	172	175
Asia										
Bahrain: Bahraini	0.1	1.9	-	-	-	-	-	-	20	23
Brunei Darussalam	-	1.2	0.2	-	-	-	-	-	5	5
China, Anshan City	-	1.6	0.1	-	0.1	-	-	-	123	161
† China, Beijing	0.0	2.5	0.1	0.0	0.1	0.0	-	-	1070	1225
† China, Benxi	0.1	0.9	0.1	-	0.3	-	-	-	32	51
China, Cixian County	-	1.0	-	-	-	-	-	-	14	17
China, Guangzhou	0.0	1.1	0.0	0.0	0.1	-	-	0.0	251	300
China, Guanyun	-	0.4	-	-	-	-	-	0.4	22	42
China, Haimen County	0.0	1.0	0.1	0.0	0.3	-	-	-	74	100
China, Hangzhou City	0.0	0.7	0.0	-	0.1	0.0	-	0.6	430	541
China, Harbin City, Nangang District	-	0.8	0.1	0.1	0.1	-	-	0.1	53	70
China, Hefei	-	0.3	0.1	-	0.1	-	-	0.1	21	50
China, Hengdong	-	0.2	0.1	-	-	-	-	0.4	11	21
China, Hong Kong	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	447	467
*China, Huaiyin District, Huai'an	-	0.9	-	-	-	-	-	-	22	27
China, Jiangmen	0.1	1.0	0.1	-	-	-	-	-	16	16
China, Jianhu County	-	0.1	-	-	-	-	-	0.6	11	13
† China, Jiashan County	-	1.1	0.1	-	0.1	-	-	-	23	32
China, Jiaxing City	-	1.0	0.1	-	0.2	-	-	0.5	39	47
China, Lianyungang	0.3	0.8	-	-	-	0.1	-	0.3	47	54
China, Linzhou County	0.0	0.6	0.1	-	0.1	-	-	-	27	34
China, Liuzhou	-	1.5	0.1	-	-	-	-	-	39	45
China, Maanshan	-	1.8	0.2	-	-	-	-	-	39	43
China, Qidong County	0.0	0.8	0.0	0.0	0.3	-	-	-	81	106
China, Shanghai City	0.0	1.4	0.1	0.0	0.0	0.0	-	0.2	704	903
† China, Shenyang	0.1	0.6	0.1	0.0	0.2	0.0	-	0.4	243	367
*China, Shexian County	-	0.2	-	-	-	-	-	-	3	6
China, Sheyang	0.0	1.0	0.0	-	0.1	-	-	0.1	48	65
China, Tongling City	-	1.5	-	-	-	-	-	-	17	20
China, Wuhan City	-	-	-	-	-	-	-	1.9	365	445
China, Wuxi	0.0	1.1	0.1	-	0.1	-	0.0	-	95	115
China, Xianju	0.1	0.5	-	-	-	-	-	0.1	7	14
China, Xiping	0.1	0.8	-	-	-	0.1	-	-	13	18
China, Yanshi	0.3	1.1	-	-	-	-	-	-	16	24
China, Yanting County	-	0.8	-	-	-	-	-	-	13	15
China, Yueyanglou	0.1	1.0	0.2	-	-	-	-	-	11	12
China, Zhongshan City	-	1.1	-	-	-	-	-	0.0	38	44
† China, Zhuhai	-	1.0	-	-	-	-	-	-	17	26

Care should be exercised when comparing incidence rates for bladder cancers: for some registries the ICD-10 code C67 may include neoplasms in situ and of uncertain or unknown behaviour together with invasive cancers.

Rates based on less than 10 cases are in italics.

*Important. See note on population page.

**Age-standardized (world) incidence rates (per 100,000)
of microscopically verified cases by histological type
Bladder (C67) - Female (contd)**

	Carcinoma					Sarcoma	Other	Unspec.	Number of cases	
	Squamous	Transitional	Adeno.	Other	Unspec.				MV	Total
Asia (contd)										
*India, Ahmedabad	0.0	0.2	-	-	-	-	-	-	5	5
*India, Bangalore	0.1	0.6	0.1	0.0	0.2	-	-	0.0	150	159
*India; Barshi, Paranda, and Bhum	-	0.4	0.2	-	-	-	-	-	7	8
*India, Bhopal	0.0	0.3	-	-	-	-	-	-	12	13
*India, Cachar	-	0.4	-	-	0.0	-	-	-	12	12
*India, Chennai	0.0	0.4	0.0	-	0.1	-	-	0.0	61	91
*India, Dindigul, Ambilikkai	0.0	0.1	0.0	-	0.1	0.0	-	-	11	15
*India, Kamrup Urban District	-	0.5	-	-	-	-	-	-	9	14
*India, Kollam	0.0	0.3	-	0.0	0.0	-	-	-	30	34
*India, Mizoram	-	0.9	0.1	-	0.1	-	-	0.1	19	21
*India, Mumbai	0.0	0.7	0.1	-	0.1	-	-	0.0	239	273
*India, Poona	0.0	0.6	0.0	-	0.0	-	-	0.0	62	63
*India, Sikkim State	-	0.4	-	-	-	-	-	-	4	7
*India, Tripura	-	0.3	0.0	-	-	-	-	-	14	14
*India, Trivandrum	0.0	0.6	0.0	-	-	0.0	-	-	26	29
*India, Wardha	-	0.4	-	-	-	-	0.1	-	8	8
Iran (Islamic Republic of), Golestan Province	0.0	2.0	0.2	-	0.1	0.1	-	-	55	65
† Israel	0.1	4.4	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	1360	1446
†*Israel: Jews	0.1	4.6	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	1229	1309
†*Israel: Non-Jews, Arab	0.2	2.6	0.0	-	0.1	-	-	-	76	81
†*Israel: Non-Jews, Other	0.1	4.2	0.1	-	0.1	-	-	-	55	56
† Japan, Aichi Prefecture	0.1	2.2	0.1	0.0	0.1	-	-	0.0	1273	1467
† Japan, Fukui Prefecture	0.1	2.4	0.1	0.0	0.0	-	-	0.1	199	229
† Japan, Hiroshima Prefecture	0.1	3.6	0.1	0.0	0.1	-	0.0	0.0	994	1064
† Japan, Miyagi Prefecture	0.1	2.5	0.1	-	-	-	0.0	0.0	313	372
† Japan, Nagasaki Prefecture	0.1	2.6	0.1	0.1	0.0	0.1	-	-	399	454
† Japan, Niigata Prefecture	0.1	2.0	0.0	0.0	0.0	-	-	0.0	516	602
† Japan, Osaka Prefecture	0.1	2.5	0.1	0.0	0.0	-	-	0.0	1861	2144
† Japan, Tochigi Prefecture	0.1	2.2	0.1	-	0.0	-	-	0.0	410	481
† Japan, Yamagata Prefecture	0.1	2.4	0.1	0.0	0.0	-	-	0.0	349	391
†*Jordan: Jordanians	0.1	1.3	0.1	-	0.1	0.0	-	0.1	132	132
Republic of Korea	0.0	1.2	0.1	0.0	0.0	0.0	-	0.0	2999	3427
Republic of Korea, Busan	0.0	1.4	0.1	-	0.0	-	-	0.0	254	302
Republic of Korea, Daegu	0.0	1.3	0.1	0.0	0.0	-	-	0.0	157	174
Republic of Korea, Daejeon	0.0	0.9	0.0	-	0.0	0.1	-	-	55	68
Republic of Korea, Gwangju	0.1	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	73	79
Republic of Korea, Incheon	0.0	1.3	0.1	-	0.0	-	-	-	145	160
Republic of Korea, Jeju-do	0.1	1.0	0.1	-	0.2	-	-	0.0	36	39
Republic of Korea, Seoul	0.0	1.6	0.1	-	0.0	-	-	0.0	669	721
Republic of Korea, Ulsan	0.0	1.2	-	-	0.0	-	-	-	45	50
† Kuwait	0.1	1.6	0.1	-	0.0	-	-	0.0	52	58
† Kuwait: Kuwaitis	0.1	1.6	0.1	-	-	-	-	0.1	31	33
† Kuwait: Non-Kuwaitis	-	1.8	0.1	-	0.1	-	-	-	21	25
*Malaysia, Penang	-	0.8	0.3	-	0.2	-	-	-	31	33
*Malaysia, Penang: Chinese	-	1.0	0.2	-	0.3	-	-	-	21	22
*Malaysia, Penang: Malay	-	0.6	0.6	-	-	-	-	-	8	8
*Malaysia, Penang: Indian	-	0.5	-	-	0.6	-	-	-	2	3
†*Philippines, Manila	0.0	0.8	0.1	-	0.1	0.0	-	0.1	127	149
*Philippines, Rizal	0.0	0.3	0.1	-	0.1	0.0	-	-	75	100
Qatar: Qatari	-	2.0	-	-	0.3	-	-	-	7	7
†*Saudi Arabia, Riyadh: Saudi	0.1	1.1	0.0	-	0.0	-	-	-	80	82
Thailand, Bangkok	0.0	1.0	0.0	-	-	-	-	-	137	191
Thailand, Chiang Mai	0.1	1.5	0.1	-	0.0	-	-	-	100	106
Thailand, Chonburi	0.0	1.1	0.0	-	-	-	0.0	-	34	42
Thailand, Khon Kaen	0.0	0.4	0.0	-	0.0	-	-	-	29	33
† Thailand, Lampang	0.0	1.3	0.1	-	-	-	-	-	51	58
†*Thailand, Lopburi Province	0.1	0.6	0.1	-	-	0.1	-	-	18	38
Thailand, Songkhla	-	0.7	0.0	-	-	-	-	0.0	40	42
† Turkey, Antalya	0.1	2.4	0.0	0.1	0.1	-	0.0	0.1	149	152
† Turkey, Bursa	0.0	2.2	-	0.0	0.0	-	-	0.0	174	185
† Turkey, Edirne	0.0	2.6	-	-	0.1	0.2	-	-	41	44
† Turkey, Erzurum	-	1.9	-	-	-	-	-	0.2	24	27
† Turkey, Eskisehir	0.1	2.3	0.0	-	-	-	-	0.1	70	75
† Turkey, Izmir	0.1	3.4	0.1	0.0	0.1	-	-	0.2	512	539
† Turkey, Samsun	0.1	1.9	0.1	-	0.1	-	-	0.0	92	99
† Turkey, Trabzon	0.0	2.3	0.1	-	-	0.0	-	0.0	78	79
†*Viet Nam, Ho Chi Minh City	0.0	0.3	0.0	-	-	0.0	-	0.0	55	65
Europe										
Austria	0.1	3.2	0.1	0.0	0.2	0.0	-	0.2	1984	2170
† Austria, Carinthia	0.3	6.0	0.1	0.1	0.0	-	-	0.0	253	261
† Austria, Tyrol	0.0	6.0	0.1	0.1	0.0	0.0	-	0.0	240	245
† Austria, Vorarlberg	0.1	5.0	0.2	-	0.2	0.1	-	-	101	104
†*Belarus	0.0	1.9	0.1	-	0.0	0.0	-	0.1	1174	1190
†*Belgium	0.1	6.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	-	4270	4301
† Bulgaria	0.1	3.5	0.1	-	0.0	0.0	-	-	1561	1679
Croatia	0.1	3.3	0.1	-	0.2	-	0.0	-	973	1346
† Cyprus	-	3.7	0.0	0.0	-	-	-	-	141	147
† Czech Republic	0.1	4.8	0.1	0.0	0.1	-	-	0.0	3075	3287
† Denmark	0.2	5.4	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	1914	1955
† Estonia	0.0	3.2	0.0	0.0	0.1	-	0.0	-	304	339

Care should be exercised when comparing incidence rates for bladder cancers: for some registries the ICD-10 code C67 may include neoplasms in situ and of uncertain or unknown behaviour together with invasive cancers.

Rates based on less than 10 cases are in italics.

*Important. See note on population page.

**Age-standardized (world) incidence rates (per 100,000)
of microscopically verified cases by histological type
Bladder (C67) - Female (contd)**

	Carcinoma					Sarcoma	Other	Unspec.	Number of cases	
	Squamous	Transitional	Adeno.	Other	Unspec.				MV	Total
Europe (contd)										
*France, Bas-Rhin	0.2	2.2	0.0	-	0.0	0.0	0.0	-	133	137
*France, Calvados	0.1	1.7	0.1	0.1	0.1	-	0.1	0.0	108	129
*France, Doubs	0.0	2.0	0.1	0.2	0.1	-	-	-	86	88
*France, Gironde	0.1	1.9	0.0	0.1	0.1	-	-	0.0	236	241
*France, Haut-Rhin	0.0	2.1	0.1	0.1	0.0	0.1	-	0.0	128	133
*France, Hérault	0.1	2.0	0.1	0.1	0.0	-	0.0	-	180	194
*France, Isère	0.1	1.9	0.2	0.1	0.0	0.1	-	-	186	198
*France, Lille-Métropole	0.2	2.3	0.1	0.3	0.1	-	-	-	126	138
*France, Limousin	0.0	1.9	-	0.1	-	-	-	-	54	58
*France, Loire-Atlantique	0.1	1.6	0.1	0.1	0.0	0.0	-	-	169	181
*France, Manche	0.1	2.0	0.1	0.2	-	-	-	0.0	78	83
*France, Somme	0.2	1.6	0.0	0.2	0.0	-	-	0.0	89	91
*France, Tarn	0.3	1.5	0.1	0.0	0.0	-	-	-	76	84
*France, Territoire de Belfort	0.3	1.5	-	-	-	-	-	-	17	20
*France, Vendée	0.1	1.8	0.1	0.0	0.0	-	-	0.0	101	106
† Germany, Bavaria	0.1	4.7	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	-	4132	4530
† Germany, Bremen	0.3	6.8	0.0	0.0	0.0	0.1	-	0.0	329	344
† Germany, Hamburg	0.1	5.7	0.2	-	0.1	0.0	-	0.0	710	790
† Germany, Lower Saxony	0.2	5.6	0.1	0.0	0.0	0.0	-	-	3087	3760
† Germany, Munich	0.2	4.7	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	-	1529	1647
†*Germany, North Rhine-Westphalia	0.2	6.5	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	8539	9419
† Germany, Rhineland-Palatinate	0.1	5.7	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	1571	1755
† Germany, Saarland	0.2	5.7	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	451	472
†*Germany, Schleswig-Holstein	0.1	5.6	0.0	0.0	0.1	0.0	-	-	1139	1320
† Iceland	0.1	5.9	-	-	-	-	-	-	74	75
† Ireland	0.1	4.4	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	902	985
†*Italy, Aosta Valley	-	7.2	0.0	-	0.0	0.1	-	-	60	66
† Italy, Barletta	-	3.0	-	-	0.1	-	-	0.0	53	63
† Italy, Bergamo	0.1	6.8	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	452	469
† Italy, Biella	0.2	6.2	0.1	-	0.1	0.2	-	-	108	119
† Italy, Caserta	0.1	6.7	0.1	-	0.1	-	-	0.1	176	187
† Italy, Catania, Messina, and Enna	0.1	4.9	0.1	-	0.0	0.0	-	0.0	564	615
† Italy, Como	0.2	6.1	0.1	0.0	0.1	-	-	0.0	195	198
† Italy, Cremona	-	5.3	-	0.2	0.1	-	0.1	0.1	81	99
† Italy, Ferrara	0.0	7.4	-	0.1	0.0	-	-	-	174	192
† Italy, Florence and Prato	0.1	6.7	0.0	0.0	0.0	-	-	0.1	351	382
† Italy, Friuli-Venezia Giulia	0.1	5.4	0.1	-	0.2	-	0.0	-	328	355
† Italy, Latina	0.0	4.3	0.0	-	0.0	0.0	-	0.1	151	175
† Italy, Lecco	0.1	4.3	0.2	-	0.0	-	-	0.1	62	75
† Italy, Lombardy, South, Pavia	0.0	6.1	0.1	-	0.0	-	-	-	135	159
† Italy, Mantua	0.1	4.8	0.0	-	0.1	-	-	0.0	83	91
† Italy, Milan	-	5.5	0.0	-	0.1	0.0	-	0.2	1175	1266
† Italy, Modena	0.0	6.3	0.0	0.0	0.1	-	0.0	0.1	291	322
† Italy, Monza	0.1	6.0	0.1	-	0.1	-	-	0.0	326	350
† Italy, Naples	0.0	7.5	0.1	0.1	0.1	-	0.1	-	185	198
† Italy, Nuoro	0.1	4.1	0.2	-	0.1	-	-	-	59	66
† Italy, Palermo	0.1	5.2	0.0	0.0	0.2	-	0.1	0.0	395	440
† Italy, Parma	0.2	5.7	0.0	-	0.0	0.0	0.1	0.1	202	216
† Italy, Piacenza	0.1	5.5	0.0	0.2	0.1	-	-	-	98	115
† Italy, Ragusa and Caltanissetta	0.1	4.1	0.1	-	0.1	-	0.1	0.1	154	172
† Italy, Reggio Emilia	0.0	6.2	0.1	0.1	0.0	-	0.1	0.1	221	232
† Italy, Romagna	0.0	6.7	0.1	0.0	0.1	0.0	-	0.0	584	659
† Italy, Sassari	0.1	4.5	0.1	0.1	-	-	0.0	0.4	127	147
† Italy, Sondrio	0.0	6.0	-	0.1	-	-	-	0.5	82	85
† Italy, South Tyrol	0.0	6.9	0.1	0.0	-	-	-	0.1	125	129
† Italy, Syracuse	-	4.4	0.1	-	0.1	0.1	0.1	0.2	114	126
† Italy, Taranto	0.0	4.5	0.0	-	0.1	-	0.1	0.0	144	151
† Italy, Trento	0.1	4.9	0.1	-	-	-	-	0.2	106	120
† Italy, Turin	0.0	6.9	0.3	0.0	0.1	-	0.0	0.1	1204	1246
† Italy, Umbria	0.1	3.4	0.0	0.0	0.1	0.0	-	0.0	217	228
† Italy, Varese	0.1	3.8	0.0	0.0	0.0	-	-	0.0	246	268
† Italy, Veneto	0.0	5.6	0.1	-	0.2	-	0.0	0.1	606	653
† Latvia	0.0	2.6	0.1	-	0.1	0.0	-	0.2	252	319
† Lithuania	0.0	2.5	0.1	-	0.1	-	-	0.1	575	711
† Malta	0.2	4.6	0.0	0.1	-	-	0.1	0.2	124	129
†*The Netherlands	0.2	6.9	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	-	6500	6617
† Norway	0.1	5.3	0.1	0.1	0.0	-	0.0	0.0	1521	1570
† Poland, Greater Poland	0.0	3.0	0.1	-	0.6	-	-	0.1	596	663
† Poland, Kielce	0.1	3.6	0.0	-	0.1	0.0	-	-	242	256
† Poland, Lower Silesia	0.1	4.5	0.1	-	0.1	-	-	0.2	764	792
†*Poland, Lublin	0.0	2.5	0.0	-	0.1	-	-	0.3	320	405
† Poland, Podkarpackie	0.1	2.3	0.1	-	0.3	-	-	0.0	263	329
Portugal, Azores	-	1.4	-	0.1	-	-	-	-	12	13
† Russian Federation, Arkhangelsk	0.0	1.8	0.1	-	0.2	-	-	0.0	132	161
† Russian Federation, Chelyabinsk	0.1	1.4	0.1	-	0.1	-	-	0.3	380	389
†*Russian Federation, Karelia	-	0.2	-	-	-	-	-	1.3	53	73
† Russian Federation, Samara	0.1	1.9	0.0	-	0.1	-	-	0.0	357	416
† Slovakia	0.1	4.9	0.1	0.0	0.0	0.0	-	-	798	835
† Slovenia	0.1	4.1	0.1	0.0	0.1	-	-	0.0	538	568

Care should be exercised when comparing incidence rates for bladder cancers: for some registries the ICD-10 code C67 may include neoplasms in situ and of uncertain or unknown behaviour together with invasive cancers.

Rates based on less than 10 cases are in italics.

*Important. See note on population page.

**Age-standardized (world) incidence rates (per 100,000)
of microscopically verified cases by histological type
Bladder (C67) - Female (contd)**

	Carcinoma					Sarcoma	Other	Unspec.	Number of cases	
	Squamous	Transitional	Adeno.	Other	Unspec.				MV	Total
Europe (contd)										
† Spain, Albacete	<i>0.2</i>	3.7	-	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	-	-	-	48	53
† Spain, Asturias	<i>0.1</i>	4.5	<i>0.1</i>	-	<i>0.0</i>	-	-	<i>0.0</i>	219	239
† Spain, Basque Country	<i>0.1</i>	6.2	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	-	848	947
† Spain, Canary Islands	<i>0.1</i>	4.1	<i>0.0</i>	-	<i>0.1</i>	-	<i>0.0</i>	<i>0.1</i>	308	333
† Spain, Castellón	<i>0.0</i>	4.6	<i>0.1</i>	-	<i>0.1</i>	-	-	<i>0.1</i>	153	159
† Spain, Ciudad Real	<i>0.2</i>	4.8	-	-	<i>0.0</i>	-	-	<i>0.3</i>	113	127
† Spain, Cuenca	-	2.6	-	-	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	-	<i>0.0</i>	40	44
† Spain, Girona	<i>0.0</i>	4.6	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.2</i>	-	-	-	195	217
† Spain, Granada	<i>0.1</i>	4.2	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	-	<i>0.0</i>	-	<i>0.0</i>	215	230
† Spain, La Rioja	-	5.6	-	-	-	-	-	-	109	121
† Spain, Mallorca	<i>0.0</i>	5.0	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.1</i>	-	-	<i>0.0</i>	167	184
† Spain, Murcia	<i>0.1</i>	4.4	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	-	-	<i>0.3</i>	203	224
† Spain, Navarra	<i>0.1</i>	7.9	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	-	<i>0.1</i>	-	163	171
† Spain, Tarragona	<i>0.1</i>	4.7	<i>0.0</i>	-	<i>0.1</i>	-	-	<i>0.0</i>	234	246
† Switzerland, Fribourg	<i>0.0</i>	5.0	<i>0.3</i>	-	-	-	-	<i>0.1</i>	71	74
† Switzerland, Geneva	<i>0.0</i>	5.4	-	-	<i>0.0</i>	-	-	-	137	139
† Switzerland, Graubünden and Glarus	<i>0.1</i>	6.8	-	<i>0.1</i>	-	-	-	-	88	92
† Switzerland, Neuchâtel	-	7.1	-	<i>0.1</i>	-	-	-	-	80	82
† Switzerland, St Gall–Appenzell	<i>0.3</i>	5.7	<i>0.0</i>	-	-	-	-	-	178	181
† Switzerland, Ticino	<i>0.3</i>	3.2	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.1</i>	-	-	<i>0.1</i>	94	98
† Switzerland, Valais	<i>0.2</i>	7.2	<i>0.1</i>	<i>0.2</i>	<i>0.2</i>	-	-	-	142	147
† Switzerland, Vaud	<i>0.1</i>	6.8	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	-	-	-	275	282
† Switzerland, Zurich	<i>0.1</i>	5.6	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	-	<i>0.0</i>	-	459	475
Ukraine	<i>0.1</i>	1.3	<i>0.1</i>	-	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	-	<i>0.1</i>	4032	4948
† UK	<i>0.2</i>	2.9	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.2</i>	13810	16087
UK, England	<i>0.2</i>	2.6	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	10326	12157
UK, England, East	<i>0.2</i>	2.4	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	1101	1251
UK, England, East Midlands	<i>0.2</i>	2.7	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	-	<i>0.0</i>	-	898	1064
UK, England, London	<i>0.1</i>	2.4	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	1099	1284
UK, England, North East	<i>0.3</i>	2.9	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	-	<i>0.0</i>	624	729
UK, England, North West	<i>0.2</i>	3.1	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	<i>0.2</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.2</i>	1637	1991
UK, England, South West	<i>0.3</i>	2.3	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	1138	1319
UK, England, South East	<i>0.2</i>	2.3	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	1626	1960
UK, England, West Midlands	<i>0.2</i>	2.6	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	-	<i>0.0</i>	-	1055	1221
UK, England, Yorkshire and The Humber	<i>0.2</i>	2.9	<i>0.0</i>	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	-	<i>0.0</i>	1148	1338
† UK, Northern Ireland	<i>0.2</i>	5.2	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	-	510	591
† UK, Scotland	<i>0.4</i>	6.5	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	2303	2504
† UK, Wales	-	-	-	-	<i>0.4</i>	-	-	<i>2.9</i>	671	835
Oceania										
† Australia	<i>0.1</i>	2.0	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	2775	3129
Australia, Australian Capital Territory	<i>0.1</i>	1.3	<i>0.0</i>	-	<i>0.1</i>	-	-	-	26	30
Australia, New South Wales	<i>0.1</i>	1.9	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	898	996
† Australia, Northern Territory	-	2.9	-	-	-	-	-	-	14	14
† Australia, Northern Territory: Non-Indigenous	-	2.4	-	-	-	-	-	-	9	9
† Australia, Northern Territory: Indigenous	-	4.6	-	-	-	-	-	-	5	5
Australia, Queensland	<i>0.1</i>	2.1	<i>0.1</i>	-	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	507	585
Australia, South Australia	<i>0.1</i>	1.9	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	-	<i>0.0</i>	236	265
† Australia, Tasmania	<i>0.2</i>	6.3	<i>0.0</i>	<i>0.2</i>	<i>0.1</i>	<i>0.2</i>	<i>0.2</i>	<i>0.0</i>	191	213
Australia, Victoria	<i>0.1</i>	1.9	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	-	<i>0.0</i>	-	654	751
Australia, Western Australia	<i>0.1</i>	1.9	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	249	275
†*France, New Caledonia	<i>0.2</i>	3.1	<i>0.2</i>	-	-	-	-	-	20	21
New Zealand	<i>0.1</i>	1.7	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	444	513
*New Zealand: Maori	<i>0.2</i>	2.5	<i>0.2</i>	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	-	-	43	46
*New Zealand: Pacific Islander	-	1.0	<i>0.1</i>	-	-	-	-	-	7	9
† USA, Hawaii	<i>0.1</i>	3.1	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	-	-	256	265
†*USA, Hawaii: White	<i>0.2</i>	4.5	-	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	-	-	-	84	88
†*USA, Hawaii: Japanese	<i>0.1</i>	2.8	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	-	-	-	86	88
†*USA, Hawaii: Chinese	-	2.5	-	-	-	-	-	-	16	16
†*USA, Hawaii: Hawaiian	-	3.2	-	-	-	-	-	-	28	28
†*USA, Hawaii: Filipino	-	1.4	<i>0.1</i>	<i>0.2</i>	<i>0.1</i>	-	-	-	20	21
†*USA, Pacific Islands	-	0.7	<i>0.1</i>	-	<i>0.2</i>	-	-	-	8	10

Care should be exercised when comparing incidence rates for bladder cancers: for some registries the ICD-10 code C67 may include neoplasms in situ and of uncertain or unknown behaviour together with invasive cancers.

Rates based on less than 10 cases are in italics.

*Important. See note on population page.